

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA*

Član 1

U Zakonu o elektronskim komunikacijama ("Službenom listu CG", broj 100/24) u članu 4 stav 2 tačka 4 riječi: „sa posebnim socijalnim potrebama,“ zamjenjuju se riječima: „u stanju socijalne potrebe,“.

Član 2

U članu 7 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2a) **BEREC** je Tijelo evropskih regulatora za elektronske komunikacije (Body of European Regulators for Electronic Communications) osnovano Regulativom (EU) broj 1211/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. decembra 2009. godine u cilju usklađivanja primjene regulatornog okvira i promovisanja konkurencije u oblasti elektronskih komunikacija u državama članicama Evropske unije;“.

Tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) **bezbjednosni incident** je svaki događaj koji kompromituje povjerljivost, cjelovitost i dostupnost skladištenih, prenesenih ili obrađenih podataka ili usluga koje se pružaju putem elektronskih komunikacionih mreža;“.

Tačka 4 briše se.

Poslije tačke 30 dodaje se nova tačka koja glasi:

„30a) **pomorski radiokomunikacioni identifikacioni broj (MMSI broj)** je broj koji se koristi za identifikaciju radio uređaja (Maritime Mobile Service Identity Number) u skladu sa Svjetskim pomorskim sistemom opasnosti i sigurnosti - GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System);“.

Poslije tačke 48 dodaje se nova tačka koja glasi:

„48a) **pozivni znak** je jednoznačni alfanumerički znak kojim se identifikuje radio stanica na plovilu ili obalna radio stanica;“.

Poslije tačke 49 dodaje se nova tačka koja glasi:

„49a) **prekogranična tržišta** su tržišta elektronskih komunikacionih mreža i/ili usluga koja obuhvataju teritoriju Crne Gore i država sa kojima je Crna Gora zaključila međunarodni sporazum u skladu sa ovim zakonom;“.

Poslije tačke 60 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„60a) **registar imena nacionalnog internet domena** je subjekt koji je ovlašćen da upravlja nacionalnim internet domenom i za to je odgovoran, uključujući registraciju imena domena ispod nacionalnog internet domena i tehničko upravljanje nacionalnim internet domenom koje obuhvata i upravljanje njegovim serverima, održavanje njegovih baza podataka i distribuciju datoteka iz zone nacionalnog internet domena na serverima, bez obzira da li te poslove obavlja sam ili za neki od tih poslova koristi usluge drugog pružaoca usluga (registrara), pri čemu registar imena nacionalnog internet domena ne može koristiti ime domena samo za sopstvenu upotrebu;

60b) **registrar** je subjekat koji pruža usluge registracije imena domena odnosno pravno ili fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost ovlašćeno za registraciju i administraciju nacionalnog internet domena u ime registra imena nacionalnog internet domena;

60c) sistem imena domena (DNS) je hijerarhijski raspoređen sistem imenovanja koji omogućava utvrđivanje internetskih usluga i resursa, čime se krajnjim korisnicima uređaja omogućava da korišćenjem internetskih usluga usmjeravanja i povezivanja pristupe tim uslugama i resursima;”.

Poslije tačke 69 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„**69a) usluga regulisanog rominga** je usluga rominga koja se pruža u skladu sa međunarodnim ugovorima čiji je potpisnik Crna Gora;

69b) usluga rominga je mogućnost korisnika javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i/ili usluga, da prilikom boravka u drugoj državi, putem javne mobilne elektronske komunikacione mreže operatora iz te države, obavlja odlazne i dolazne govorne pozive, šalje i prima tekstualne poruke i/ili koristi usluge prenosa podataka, na osnovu komercijalnog sporazuma između operatora;“.

Član 3

U članu 10 stav 1 tačka 2 riječi: „licima sa invaliditetom“ zamjenjuju se riječima: „krajnjim korisnicima sa invaliditetom“.

Član 4

U članu 14 na kraju stava 4 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: “u skladu sa zakonom kojim se uređuje informaciona bezbjednost.”

Član 5

U članu 17 stav 10 i članu 20 stav 4 riječi: “njegove revizije” zamjenjuju se riječima: “izdavanja građevinske dozvole”.

Član 6

U članu 27 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, pravnom ili fizičkom licu koje nije iz Crne Gore ili nije iz država članica Evropske unije mogu biti nametnuti različiti uslovi kada je to opravdano i neophodno radi zaštite javnog reda i mira, nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja.

(3) Ograničenje iz stava 2 ovog člana mora biti obrazloženo, uz upućivanje obavještenja BEREC-u.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 4.

Član 7

U članu 28 stav 5 riječi: „Tijela evropskih regulatora elektronskih komunikacija (u daljem tekstu: BEREC),“ zamjenjuju se riječju „BEREC-a“,.

Član 8

U članu 29 stav 4 mijenja se i glasi:

„(4) Sastavni dio potvrde iz stava 3 ovog člana čine:

1) standardizovani popis prava i obaveza operatora; i

2) uslovi pod kojima operator ima pravo da:

- podnese zahtjev za odobrenje za postavljanje elektronske komunikacione infrastrukture,

- vodi pregovore o interkonekciji, i

- ostvari pravo na pristup ili interkonekciju.”

Poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase:

“(6) Potvrda iz stava 3 ovog člana izdaje se radi lakšeg ostvarivanja prava iz stava 4 ovog člana kod nadležnih organa ili privrednih subjekata.

(7) Potvrda iz stava 3 ovog člana može biti izdata u elektronskom obliku odmah po prijemu uredne prijave iz člana 28 stav 1 ovog zakona, ako je to primjenjivo.”

Dosadašnji stav 6 postaje stav 8.

Član 9

U članu 30 stav 1 tačka 3 riječi: “čl. 202 i 203” zamjenjuju se sa riječima: “čl. 203 i 204”.

Član 10

U članu 35 stav 1 tačka 1 riječi: “pisanom obliku” zamjenjuju se riječima: “pisanoj ili elektronskoj formi”.

Član 11

U članu 45 stav 9 riječ „lica“ zamjenjuje se riječima: „krajnje korisnike“.

Član 12

U članu 50 st. 3, 5 i 6 riječi: „socijalno ugrožena lica i lica sa invaliditetom“ zamjenjuju se riječima: „krajnje korisnike u stanju socijalne potrebe i krajnje korisnike sa invaliditetom“.

Član 13

U članu 51 stav 1 riječi: „kategorije socijalno ugroženih lica i lica sa invaliditetom,“ zamjenjuju se riječima: „krajnje korisnike u stanju socijalne potrebe i krajnje korisnike sa invaliditetom,“.

Član 14

U članu 53 stav 1 riječi: „nepravedan teret“ zamjenjuju se riječima: „nepravedno finansijsko opterećenje“.

Član 15

U članu 64 na kraju stava 3 tačka se briše i dodaju riječi: „sa procjenom uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.“.

Član 16

Poslije člana 66 dodaje se novi član koji glasi:

“Pomorske radiokomunikacije

Član 66a

(1) Za radio uređaje u pomorskim radiokomunikacijama Agencija dodjeljuje pozivni znak i međunarodni pomorski radiokomunikacioni identifikacioni broj (MMSI broj).

(2) O dodjeli pozivnog znaka i/ili međunarodnog pomorskog radiokomunikacionog identifikacionog broja (MMSI broj) Agencija donosi rješenje, na zahtjev fizičkog ili pravnog lica, u pisanoj ili elektronskoj formi.

(3) O dodijeljenim pozivnim znakovima i međunarodnim pomorskim radiokomunikacionim identifikacionim brojevima (MMSI brojevi) za brod i čamac (u daljem tekstu: plovilo) i obalne radio stanice, koji imaju radio uređaj prema propisima o međunarodnom radio saobraćaju Agencija vodi registar u elektronskoj formi.

(4) Dodijeljeni pozivni znak i/ili međunarodni pomorski radiokomunikacioni identifikacioni broj (MMSI broj) briše se iz registra pozivnih znakova i međunarodnih pomorskih radiokomunikacionih identifikacionih brojeva (MMSI broj):

- 1) na zahtjev vlasnika plovila ili vlasnika obalne radio stanice;
- 2) na osnovu akta o brisanju plovila iz odgovarajućeg registra koji vodi nadležni organ;
- 3) u slučaju prestanka važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dodijeljenih vlasniku za plovilo, odnosno vlasniku obalne radio stanice.

(5) O brisanju pozivnog znaka i/ili međunarodnog pomorskog radiokomunikacionog identifikacionog broja (MMSI broj) iz registra Agencija donosi rješenje.

(6) Način, uslove i postupak dodjeljivanja pozivnog znaka i međunarodnog pomorskog radiokomunikacionog identifikacionog broja (MMSI broj) i obrazac i način podnošenja zahtjeva iz stava 2 ovog člana, kao i način vođenja registra iz stava 3 ovog člana propisuje Agencija."

Član 17

U članu 69 stav 8 riječi: "stava 4" zamjenjuju se riječima: "stava 5".

Član 18

U članu 77 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Sastavni dio prijave tehničkih parametara iz stava 2 ovog člana je i procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, odnosno procjena oblika i dimenzija zone nedozvoljenog zračenja bazne stanice.“

Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 4, 5 i 6.

Član 19

U članu 85 stav 1 na kraju tačke 3 tačka-zarez se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „uključujući i nedostatke koji uzrokuju štetan uticaj na životnu sredinu koje je prethodno utvrdio organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine, a koji se nijesu mogli otkloniti na drugi način;“.

Član 20

U članu 90 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) obezbjeđuje zaštitu zdravlja i sigurnosti lica, zaštitu imovine i zaštitu životne sredine;“.

Član 21

U članu 95 poslije stava 9 dodaje se novi stav koji glasi:

„(10) Privredni subjekat iz stava 2 ovog člana kojem je dodjeljeno pravo na korišćenje numeracije dužan je da uskladi korišćenje dodijeljene numeracije sa izmjenama ili dopunama Plana numeracije koje Agencija izvrši u skladu sa članom 94 st. 3 i 4 ovog zakona, u rokovima propisanim Planom numeracije.“

Dosadašnji st. 10 i 11 postaju st. 11 i 12.

Član 22

U članu 104 stav 4 mijenja se i glasi:

„(4) Naknada iz stava 1 ovog člana obračunava se od dana koji je naveden kao datum početka korišćenja numeracije u odobrenju za korišćenje numeracije, do isteka perioda važenja tog odobrenja za godinu u kojoj odobrenje ističe.“

Član 23

U članu 107 stav 6 briše se.

Poslije stava 7 dodaje se novi stav koji glasi:

„(7) Korišćenje interpersonalnih komunikacionih usluga zasnovanih na brojevima između graničnih područja Crne Gore i susjednih država članica Evropske unije može se urediti posebnim sporazumima.“

Dosadašnji stav 7 postaje stav 6.

Član 24

Poslije člana 107 dodaje se novo poglavlje koje glasi:

„VIIIa. UPRAVLJANJE NACIONALNIM INTERNET DOMENOM I KONTROLA USKLAĐENOSTI SA POSEBNIM ZAHTEJIMA ZA UPRAVLJANJE PODACIMA O REGISTRACIJI NAZIVA DOMENA“.

Član 25

U članu 108 na kraju stava 1 tačka se briše i dodaju riječi: (u daljem tekstu: nacionalni internet domen).“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

“(2) Nacionalnim internet domenom upravlja lice koje odredi Vlada i ccTLD menadžer (lice ovlašćeno za upravljanje nacionalnim internet domenom „.me“).“

Poslije stava 2 dodaju se tri nova stava koji glase:

“(3) Pravo na korišćenje domena ispod nacionalnog internet domena (u daljem tekstu: domen) stiče se registracijom, na zahtjev za registraciju domena.

(4) Registraciju domena vrši registar imena nacionalnog internet domena, preko registrara koji te poslove vrši na osnovu ugovora zaključenog sa registrom imena nacionalnog internet domena.

(5) Podaci o registrovanim domenima i korisnicima domena unose se u bazu podataka o registraciji imena domena koju vodi registar imena nacionalnog internet domena, odnosno registar ako ga registar imena nacionalnog internet domena ovlasti.“

Stav 4 briše se.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 6.

Član 26

Poslije člana 108 dodaje se sedam novih članova koji glase:

“Obaveza sprovođenja posebnih zahtjeva za upravljanje podacima o registraciji imena domena

Član 108a

Radi obezbjeđivanja pouzdanog, otpornog i sigurnog sistema imena domena (DNS), registar imena nacionalnog internet domena i registrari dužni su da sprovedu posebne zahtjeve za upravljanje podacima o registraciji imena domena.

Sadržaj informacija u bazama podataka o registraciji imena domena i utvrđivanje identiteta korisnika domena

Član 108b

(1) Registar imena nacionalnog internet domena i registrari dužni su da obezbijede da baza podataka o registraciji imena domena sadrži informacije potrebne za identifikaciju korisnika domena i registrara koji upravljaju imenima domena, kao i podatke o kontaktima sa korisnicima domena i registrarima, i to:

– ime domena;

- datum registracije;
- ime i prezime, odnosno naziv korisnika domena, adresu elektronske pošte i broj telefona za kontakt;
- adresu elektronske pošte i broj telefona za kontakt registrara koji upravlja imenom domena.

(2) Registar imena nacionalnog internet domena i registrari dužni su da utvrde identitet korisnika domena i provjere njegov identitet na osnovu isprava o identitetu odnosno drugih dokumenata, podataka ili informacija dobijenih iz vjerodostojnog, pouzdanog i nezavisnog izvora uključujući, ako ga korisnik domene ima, kvalifikovani certifikat za elektronski potpis ili elektronski pečat ili bilo koji drugi siguran, daljinski ili elektronski postupak identifikacije koji su propisali, priznali, odobrili ili prihvatili nadležni organi.

(3) Nepostupanje podnosioca zahtjeva za registraciju domena i korisnika domena u skladu sa obavezama propisanim ovim zakonom predstavlja osnov za uskraćivanje registracije domena odnosno brisanje domena.

Obaveze registra imena nacionalnog internet domena i registrara

Članak 108c

(1) Ako zahtjev za registraciju domena ne sadrži podatke iz član 108b stav 1 al. 1, 2 i 3 ovoga zakona, registar imena nacionalnog internet domena i registrari dužni su da odbiju takav zahtjev, a podnosioca zahtjeva obavijeste o uskraćivanju registracije domena odnosno privremenoj deaktivaciji domena i nemogućnosti njegovog korišćenja sve dok zahtjev ne bude uredno podnesen, i to u roku od osam dana od dana prijema obavještenja.

(2) Registar imena nacionalnog internet domena i registrari dužni su da periodično, a najmanje jednom godišnje, za sve svoje korisnike domena sprovedu provjeru radi utvrđivanja postojanja korisnika domena, kao i provjeru usklađenosti postupanja korisnika domena u skladu sa obavezama propisanim ovim zakonom i aktima iz člana 108 stav 6 i člana 108dž ovog zakona.

(3) U slučaju nedostupnosti korisnika domena u okviru višekratnih provjera iz stava 2 ovog člana na različite kontakte korisnika domena prema registrovanim podacima, kao i u slučaju utvrđene zloupotrebe prava ili drugog nepropisnog postupanja korisnika domena, registar imena nacionalnog internet domena i registrari dužni su da takve domene brišu.

(4) Registar imena nacionalnog internet domena i registrari dužni su da uspostava i javno objave politike upravljanja bazom podataka iz člana 108b ovoga zakona koje obavezno sadrže i postupke provjere podataka iz zahtjeva za registraciju domena.

(5) Registar imena nacionalnog internet domena i registrari nakon registracije imena domena, bez odlaganja, javno objavljuju podatke o registraciji imena domena koji nijesu lični podaci.

Čuvanje podataka i pristup podacima o korisniku domene

Članak 108č

(1) Registar imena nacionalnog internet domena i registrari dužni su da podatke, informacije i dokumentaciju prikupljenu na osnovu čl. 108b i 108c ovoga zakona čuvaju 25 godina od prestanka prava korisnika na korišćenje domena.

(2) Dokumentacija iz stava 1 ovoga člana mora da sadrži:

- isprave o identitetu i drugu dokumentaciju na osnovu koje je utvrđen identitet korisnika domena;
- zahtjev za registraciju domena i drugu dokumentaciju u vezi registracije domena.

(3) Registar imena nacionalnog internet domena i registrari dužni su da organima krivičnog gonjenja, državnim agencijama, državnim fondovima i drugim pravnim licima koja vrše javna ovlašćenja, kao i državnim organima, za potrebe vršenja njihovih javnih ovlašćenja, odnosno

nadležnosti, na njihov obrazloženi zahtjev, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 72 sata od prijema zahtjeva, dostava ili na drugi odgovarajući način omoguće pristup podacima o korisniku domena.

(4) Registar imena nacionalnog internet domena i registrari dužni su da nakon isteka roka čuvanja iz stava 1 ovoga člana lične podatke o korisniku domena brišu, a dokumentaciju iz stav 2 ovoga člana unište u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

(5) Registar imena nacionalnog internet domena i registrari obavezni su da u svojim politikama upravljanja iz član 108c stav 4 ovoga zakona navedu svoju obavezu postupanja u skladu sa st. 1 i 3 ovog člana.

(6) Tehničke i organizacione mjere za zaštitu ličnih podataka o korisnicima domena propisuje Ministarstvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Obaveze korisnika domena

Članak 108c

(1) Korisnik domena je dužan da upotrebljava domen na način kako je uobičajeno u okvirima globalne Internet zajednice.

(2) Korisnik domena mora da poštuje i sprovodi tehničke i druge preporuke registra imena nacionalnog internet domena i ccTLD menadžera.

(3) Korisnik domena će registru imena nacionalnog internet domena i ccTLD menadžeru, bez odlaganja, dostaviti obavještenje o svim promjenama koje mogu biti od uticaja na upotrebu domena.

(4) Korisnik domena je obavezan da sarađuje sa registrom imena nacionalnog internet domena i ccTLD menadžerom u vezi pitanja koja se odnose na ograničavanje i sprečavanje aktivnosti koje predstavljaju zloupotrebu imena domena i nanose štetu korisnicima domena ili globalnoj Internet zajednici.

Sprovođenje kontrole usklađenosti sa posebnim zahtjevima za upravljanje podacima o registraciji imena domena

Članak 108d

Kontrolu usklađenosti postupanja registra imena nacionalnog internet domena i registrara sa posebnim zahtjevima za upravljanje podacima o registraciji imena domena iz čl. 108a do 108c ovog zakona sprovodi Ministarstvo.

Obaveze korisnika domena

Članak 108dž

Bliži način sprovođenja postupka registracije i način korišćenja domena u skladu sa međunarodnim standardima propisuje Ministarstvo."

Član 27

Član 120 mijenja se i glasi:

„(1) Operatorima koji pružaju uslugu završavanja poziva u mobilnoj ili fiksnoj mreži Agencija određuje obavezu primjene maksimalnih cijena usluga završavanja govornih poziva u tim mrežama, u skladu sa propisom Evropske komisije kojim su utvrđene jedinstvene maksimalne cijene završavanja poziva u mobilnim mrežama i jedinstvene maksimalne cijene završavanja poziva u fiksnim mrežama na nivou Evropske unije.

(2) U slučaju da Evropska komisija ne odredi maksimalne cijene završavanja poziva iz stava 1 ovog člana ili ne odredi nijednu od tih cijena, Agencija može sprovesti analizu tržišta završavanja poziva u skladu sa članom 112 ovog zakona, radi procjene potrebe za nametanjem regulatornih obaveza u skladu sa čl. 114 do 119 ovog zakona.

(3) Ako Agencija, na osnovu sprovedene analize iz stava 2 ovog člana, na relevantnom tržištu utvrdi obavezu primjene troškovno orijentisanih cijena završavanja poziva, dužna je da primijeni sljedeće principe, kriterijume i parametre, i to da:

1) se cijene zasnivaju na povratu troškova efikasnog operatora, pri čemu se procjena tih troškova vrši na osnovu tekućih vrijednosti, a metodologija izračunavanja zasniva na modelu "odozdo nagore" korišćenjem dugoročnih inkrementalnih troškova veleprodajne usluge završavanja poziva trećim stranama;

2) se relevantni inkrementalni troškovi veleprodajne usluge završavanja poziva definišu kao razlika ukupnih dugoročnih troškova operatora koji pruža cjelokupan spektar svojih usluga i ukupnih dugoročnih troškova tog operatora kada se veleprodajna usluga završavanja poziva trećim stranama ne bi pružala;

3) se relevantnom inkrementu završavanja poziva dodjeljuju samo oni troškovi koji bi bili izbjegnuti kada se veleprodajna usluga završavanja poziva ne bi pružala;

4) se troškovi koji se odnose na dodatni kapacitet mreže uključuju samo u mjeri u kojoj su uzrokovani potrebom za povećanjem kapaciteta u svrhu prenosa dodatnog veleprodajnog saobraćaja završavanja poziva;

5) se naknade za pravo korišćenja radio-frekvencijskog spektra isključuju iz inkrementa završavanja poziva u mobilnu mrežu;

6) se samo veleprodajni komercijalni troškovi koji su direktno povezani sa pružanjem veleprodajne usluge završavanja poziva trećim stranama uključuju u obračun;

7) se smatra da svi operatori fiksne mreže pružaju usluge završavanja poziva po istim jediničnim troškovima kao efikasan operator, bez obzira na njihovu veličinu ili tržišni udio;

8) se za operatore mobilne mreže, minimalna efikasna veličina utvrđuje na tržišnom udjelu koji nije manji od 20 %;

9) je relevantni metod amortizacije sredstava ekonomska amortizacija;

10) se izbor tehnologije modeliranih mreža zasniva na IP jezgrenoju mreži, uzimajući u obzir različite tehnologije koje će se vjerovatno koristiti tokom perioda važenja maksimalne cijene, pri čemu se u slučaju fiksnih mreža, smatra da se pozivi prenose isključivo putem komutacije paketa.

(4) Agencija može donijeti odluku u skladu sa stavom 2 ovog člana samo nakon sprovedenog konsultativnog postupka, u skladu sa čl. 206 i 207 ovog zakona.

(5) Agencija vrši nadzor nad primjenom veleprodajnih cijena završavanja poziva, utvrđenih propisom Evropske komisije iz st. 1 ovog člana ili na način iz stava 2 ovog člana.

(6) Agencija može od operatora iz stava 1 ovog člana, u svakom trenutku, da zahtijeva izmjenu cijena iz stava 5 ovog člana.

(7) Agencija jednom godišnje izvještava Evropsku komisiju i BEREC u vezi sa primjenom st. 1 do 6 ovog člana."

Član 28

Poslije člana 128 dodaje se novi član koji glasi:

„Usluga regulisanog rominga

Član 128a

(1) Agencija može operatorima javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga propisati maksimalne cijene i druge uslove i pravila za pružanje usluge regulisanog rominga, na osnovu međunarodnih ugovora čiji je Crna Gora potpisnik, a u skladu sa propisima Evropske unije o romingu u javnim mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama.

(2) Akti kojima se propisuju maksimalne cijene i drugi uslovi i pravila iz stava 1 ovog člana, a koje su operatori javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga dužni da primjenjuju, naročito obuhvataju:

- 1) pravila za obračun maloprodajnih cijena usluga rominga;
- 2) maksimalne veleprodajne cijene usluge rominga i veleprodajne cijene usluge za komunikaciju sa hitnim službama;
- 3) uslove za obezbjeđivanje veleprodajnog pristupa romingu;
- 4) pravila i uslove primjene politike fer korišćenja i mehanizma održivosti pružanja usluge regulisanog rominga;
- 5) pravila i uslove primjene dodatnih naknada na maloprodajne cijene u romingu;
- 6) pravila o transparentnosti i zaštitnim mehanizmima za maloprodajne cijene usluge rominga;
- 7) pravila o transparentnosti u vezi sa ostvarivanjem pristupa hitnim službama;
- 8) obaveze dostavljanja podataka o primjeni propisa iz stava 1 ovog člana.“

Član 29

U članu 130 stav 1 na kraju tačke 14 tačka-zarez zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: “uključujući i prekogranične sporove;“.

Poslije tačke 15 dodaje se nova tačka koja glasi:

“15a) informacije o uslovima korišćenja usluge rominga i usluge regulisanog rominga, uključujući politike fer korišćenja tih usluga;“.

Član 30

U članu 135 stav 1 mijenja se i glasi:

“(1) Međusobna prava i obaveze operatora i krajnjeg korisnika javnih elektronskih komunikacionih usluga uređuju se ugovorom, koji se potpisuje svojeručno, faksimilom ili kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis.“

U stavu 2 na kraju tačke 6 tačka-zarez se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: “uključujući, ako je to primjenjivo, i usluge rominga i usluge regulisanog rominga;“.

Član 31

U članu 136 stav 4 riječi: “stalno ili redovno,“ zamjenjuju se riječima: “trajno ili često,“.

Član 32

Član 137 mijenja se i glasi:

„(1) Ugovorom koji pružalac javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, osim pružaoca usluga interpersonalne komunikacije koja nije zasnovana na broju i pružaoca usluga prenosa za pružanje usluga komunikacije između mašina, zaključuje sa potrošačem potrošač ne može biti uslovljen obavezujućim periodom, dužim od 24 mjeseca.

(2) Pružalac usluga iz stava 1 ovog člana dužan je da ponudi i ugovore u trajanju od jedne godine.

(3) Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na trajanje ugovora o plaćanju u ratama kad je potrošač u posebnom ugovoru pristao na plaćanje u ratama isključivo za postavljanje fizičke veze, naročito mreža velikog kapaciteta osim terminalne opreme kao što su ruter ili modem, čime se ne sprečava ostvarivanje prava potrošača iz st. 4 do 18 ovog člana.

(4) Potražaci koji imaju prava iz st.1 i 3 ovog člana su i krajnji korisnici koji su mikro i mala privredna društva i neprofitne organizacije, osim ako su se izričito odrekli tih prava.

(5) Operator ne smije uslovima i procedurama za raskid ugovora ograničiti pravo krajnjeg korisnika na promjenu operatora i dužan je da ih obavještava o najboljim tarifama najmanje jednom godišnje.

(6) U slučaju automatskog produženja ugovora zaključenog sa obavezujućim periodom koji se ne odnosi na interpersonalnu komunikacionu uslugu koja ne zavisi od broja niti na uslugu prenosa za pružanje usluga komunikacije između mašina, krajnji korisnik ima pravo na raskid ugovora u bilo kojem trenutku, sa maksimalnim otkaznim rokom od 30 dana, bez bilo kakvih troškova, osim troškova za pružanje usluge tokom otkaznog roka.

(7) Prije automatskog produženja ugovora iz stava 1 ovog člana operator je dužan da krajnje korisnike, jasno i blagovremeno, na trajnom mediju, obavijesti o prestanku ugovorne obaveze i o načinima za raskid ugovora i da im pruža informacije o najboljim tarifama za svoje usluge.

(8) Automatsko produženje ugovora iz stava 1 ovog člana, sa novim minimalnim periodom važenja nije dozvoljeno.

(9) Krajnji korisnici imaju pravo da raskinu ugovor iz stava 1 ovog člana, bez bilo kakvih troškova nakon obavještenja o jednostranim promjenama ugovornih uslova koje je predložio operator javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga koje nijesu interpersonalne komunikacione usluge koje ne zavise od broja, osim ako su predložene promjene isključivo u korist krajnjeg korisnika ili su isključivo administrativne prirode i ne utiču negativno na krajnjeg korisnika ili kad su promjene nametnute nacionalnim zakonodavstvom i propisima Evropske unije.

(10) Operator na jasan i razumljiv način obavještava krajnjeg korisnika na trajnom mediju, 30 dana ranije, o svakoj jednostranoj promjeni ugovorenih uslova i istovremeno o pravu krajnjeg korisnika na raskid ugovora prije isteka obavezujućeg perioda na koji je ugovor zaključen bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako krajnji korisnik ne prihvata nove uslove ugovora.

(11) Krajnji korisnik može otkazati ugovor nakon prijema obavještenja iz stava 10 ovog člana, u roku od 90 dana, bez plaćanja bilo kakvih troškova i bez primjene ugovorenog otkaznog roka.

(12) Operator je dužan da vodi evidenciju o dostavljenim obavještenjima iz stava 10 ovog člana, koja sadrži ime i prezime potrošača, korisnički broj, kao i vrijeme dostavljanja obavještenja.

(13) Svako značajno kontinuirano odstupanje koje predstavlja trajna ili česta ponavljanja između specifičnih radnih karakteristika, povezanih sa stvarnim pružanjem elektronske komunikacione usluge, koja nije interpersonalna komunikaciona usluga koja ne zavisi od broja i radnih karakteristika navedenih u ugovoru, smatra se osnovom za aktiviranje pravnih sredstava koja su potrošaču dostupna u skladu sa važećim propisima, uključujući i pravo na raskid ugovora bez naknade.

(14) Ako krajnji korisnik raskine ugovor iz stava 1 ovog člana prije isteka obavezujućeg perioda ugovora, dužan je da plati mjesečnu naknadu za ostatak perioda obavezujućeg trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za krajnjeg korisnika.

(15) Krajnji korisnik koji ima pravo da raskine ugovor prije isteka ugovorenog perioda u skladu sa st. 9 i 13 ovog člana, ne plaća nikakvu naknadu, osim naknade za zadržanu subvencionisanu terminalnu opremu.

(16) Ako krajnji korisnik odluči da zadrži ugovorenu terminalnu opremu iz stava 15 ovog člana, koja je u vlasništvu operatora javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, iznos

naknade, utvrđene u momentu zaključenja ugovora odgovara iznosu dogovorene vrijednosti opreme umanjene za vrijednost korišćenja opreme, odnosno amortizovane vrijednosti opreme u trenutku raskida ugovora u skladu sa propisima kojima se uređuju metode obračuna i dozvoljene stope amortizacije, ili preostale naknade za uslugu koja dopijeva do momenta isteka trajanja ugovora, u zavisnosti od toga koji je iznos manji.

(17) Operator je dužan da u trenutku zaključenja ugovora ukloni, bez naknade, sva ograničenja u vezi sa upotrebom terminalne opreme u mrežama drugih operatora.

(18) Operator je dužan da, na zahtjev krajnjeg korisnika unaprijed plaćenih usluga, nakon jedne godine od kupovine terminalne opreme i uz prilaganje računa, omogući upotrebu te opreme u mrežama drugih operatora, u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva.

(19) U slučaju usluga prenosa koje se koriste za usluge komunikacije između mašina, prava iz st. 8 i 12 ovog člana koriste samo krajnji korisnici koji su potrošači, mikro preduzeća, mala preduzeća ili neprofitne organizacije.

(20) Bliži sadržaj obavještenja iz stava 10 ovog člana propisuje Agencija.“

Član 33

U članu 138 stav 1 riječi: “136 i” zamjenjuju se riječima: “136,137 i”.

Član 34

U članu 141 stav 5 riječi: “koji su lica” brišu se.

Član 35

U članu 144 poslije stava 6 dodaju se dva nova stava koji glase:

“(7) Operator iz stava 1 ovog člana dužan je da automatskom porukom obavijesti korisnika usluge rominga odmah i bez naknade prilikom ulaska u drugu državu o cijenama rominga, uključujući i porez na dodatnu vrijednost, koje se primjenjuju na odlazne i dolazne pozive, slanje SMS poruka i prenos podataka, osim ako se korisnik izričito izjasnio da ne želi da prima takve poruke.

(8) Bliži način izvršavanja obaveza iz stava 7 ovog člana propisuje Agencija.”

Član 36

U članu 151 stav 10 riječi: “st. 1 i 5” zamjenjuju se riječima: “st. 4 i 9”.

Član 37

U članu 152 stav 6 riječ: “izjaviti tužba u skladu sa članom 203 stav 4 ovog zakona.” zamjenjuju se riječima: “pokrenuti upravni spor.”

Član 38

U članu 153 stav 3 riječi: “člana 151” zamjenjuju se riječima: “člana 152”.

Član 39

U članu 154 stav 3 riječi: “članom 202” zamjenjuju se riječima: “članom 203”.

U stavu 4 riječ „odlukom“ zamjenjuje se riječju „rješenjem“.

Poslije stava 6 dodaju se tri nova stava koji glase:

„(7) U slučaju spora gdje su strane u sporu iz različitih država, a sa tim državama Crna Gora ima potpisane međunarodne ugovore u vezi pružanja elektronskih komunikacionih

usluga, Agencija u saradnji sa nacionalnim regulatornim tijelom druge države koordinira aktivnosti u cilju rješavanja spora.

(8) Agencija vodi evidenciju zahtjeva iz člana 152 ovog zakona, sačinjava izvještaj o broju i predmetima tih zahtjeva, kao i trajanju postupaka po tim zahtjevima pred Agencijom i o tome dostavlja podatke Evropskoj komisiji i BEREC-u, na njihov obrazloženi zahtjev, kao i drugim nadležnim organima u Crnoj Gori u skladu sa posebnim propisima.

(9) Agencija prati efikasnost postupanja operatora javne elektronske komunikacione usluge po prigovoru krajnjih korisnika iz člana 153 ovog zakona.“

Član 40

U članu 160 stav 7 mijenja se i glasi:

„(7) Ako je to tehnički moguće, operatori će omogućiti promjenu operatora na daljinu (OTA), posebno u slučaju usluga komunikacije između mašina.“

St. 10 i 12 brišu se.

Dosadašnji stav 11 i st. 13 do 18 postaju st. 10 do 16.

Član 41

U članu 161 stav riječi: "civilne zaštite" zamjenjuju se riječima: "zaštite i spašavanja".

Član 42

Poslije člana 163 dodaje se novi član koji glasi:

“Bezbjednost elektronskih komunikacionih mreža i elektronskih komunikacionih usluga Član 163a

Operator je dužan da preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mjere kako bi se zaštitila bezbjednost ličnih podataka, podataka o saobraćaju, elemenata i funkcija mreže, kao i bezbjednost i otpornost elektronskih komunikacionih mreža i usluga, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje informaciona bezbjednost.“

Član 43

U članu 177 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Agencija obezbjeđuje adekvatne ljudske resurse i finansijska sredstva za aktivno učešće i doprinos radu tijela iz stava 1 ovog člana, posebno BEREC-a, u skladu sa svojim međunarodnim obavezama i nadležnostima utvrđenim ovim zakonom.“

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 44

U članu 178 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(3) Organi iz stava 1 ovog člana dužni su da, prije donošenja odluka koje mogu uticati na tržište elektronskih komunikacija, prava krajnjih korisnika ili uslove konkurencije, sprovedu konsultacije i razmjenu informacija sa Agencijom i drugim organima o pitanjima od zajedničkog interesa.

(4) Saradnja iz st. 1 i 3 ovog člana može obuhvatiti: razmjenu informacija, koordinaciju aktivnosti, uspostavljanje zajedničkih radnih tijela, zaključivanje sporazuma o saradnji i druge oblike saradnje potrebne za efikasno sprovođenje ovog zakona.“

Član 45

U članu 179 stav 2 poslije tačke 13 dodaje se nova tačka koja glasi:

„13a) dodjeljuje pozivni znak i međunarodni pomorski radiokomunikacioni identifikacioni broj (MMSI broj) i odlučuje o njihovom brisanju iz registra;“.

U tački 23 riječ „neopravdanog“ zamjenjuje se riječju „nepravednog“.

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

„(4) Svoje nadležnosti, kao i nadležnosti drugih organa u oblasti elektronskih komunikacija Agencija objavljuje na svojoj internet stranici u jasnom i lako dostupnom obliku.

(5) Ministarstvo je obavezno da Evropskoj komisiji dostavi obavještenje o organima koji su ovim zakonom određeni za obavljanje regulatornih i drugih poslova u skladu sa Direktivom (EU) 2018/1972, kao i o njihovim nadležnostima, i da to obavještenje ažurira prilikom svake promjene u nadležnostima tih organa.“

Član 46

U članu 181 stav 1 tačka 4 riječi: „plan adresiranja i“ brišu se.

Član 47

U članu 193 stav 4 i članu 212 st. 2, 3 i 4 riječi: „izvršni direktor“ u različitom padežu zamjenjuju se riječju „direktor“ u odgovarajućem padežu.

Član 48

Član 200 mijenja se i glasi:

„(1) Predsjednik i članovi Savjeta, direktor i zaposleni u Agenciji prava i obaveze iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa opštim propisima o radu i ovim zakonom.

(2) Radi obezbjeđivanja nezavisnosti u vršenju regulatornih poslova u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, lica iz stava 1 ovog člana mogu ostvariti regulatorni dodatak na osnovnu zaradu.“

Član 49

U članu 203 stav 7 riječi: „od geoportala“ zamjenjuju se riječima: „od nadležnog organa koji vodi geoportal“.

Član 50

U članu 204 stav 3 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) obezbjeđivanja efikasnog korišćenja i efektivnog upravljanja radio frekvencijskim spektrom i numeričkim resursima;“.

Član 51

Poslije člana 204 dodaje se novi član koji glasi:

„Dostavljanje podataka na zahtjev BEREC-a

Član 204a

(1) Na obrazloženi zahtjev BEREC-a Agencija je dužna da blagovremeno dostavi sve informacije i podatke iz čl. 203 i 204 potrebne za izvršavanje zadataka BEREC-a u skladu sa mjerodavnim pravom Evropske unije.

(2) Agencija ne smije zahtijevati od operatora dostavljanje podataka koje je BEREC, u skladu sa posebnim propisom, već učinio dostupnima.

(3) Zahtjev koji Agencija upućuje operatorima radi dostavljanja informacija BEREC-u u skladu sa stavom 1 ovog člana mora biti obrazložen u skladu sa članom 203 stav 3 ovog zakona, vodeći računa o tajnosti podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

(4) Agencija će o dostavljanju podataka iz stava 1 ovog člana BEREC-u obavijestiti operatora, ili drugo pravno ili fizičko lice ili organ iz člana 203 st. 4 i 7 ovog zakona, koji su joj te podatke dostavili.

(5) Komisija ili BEREC mogu dostavljene podatke staviti na raspolaganje nadležnim nacionalnim regulatornim tijelima drugih država članica Evropske unije, osim ako se Agencija tome izričito protivi.

(6) Ako Agencija ocijeni da su podaci iz čl. 203 i 204 povjerljivi u skladu sa posebnim propisima i pravom Evropske unije o zaštiti poslovne tajne, Komisija, BEREC i druga nadležna tijela, kojima se ti podaci dostavljaju, moraju obezbijediti isti nivo povjerljivosti.

(7) U slučaju da Agencija blagovremeno ne dostavi BEREC-u tražene informacije iz stava 1 ovog člana, te informacije će, na zahtjev BEREC-a, dostaviti Ministarstvo ili operatori koji pružaju elektronske komunikacione mreže, usluge i povezanu opremu kojima se BEREC neposredno obratio.

(8) Na obrazloženi zahtjev Agencije BEREC dostavlja blagovremeno tražene informacije kako bi Agencija mogla izvršavati svoje zadatke.

(9) Povjerljivost podataka ne sprečava blagovremenu razmjenu informacija.“

Član 52

U članu 206 stav 4 riječi: „sprovedenoj javnoj konsultaciji“ zamjenjuju se riječima: „sprovedenim javnim konsultacijama“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Agencija uspostavlja jedinstvenu tačku pristupa (portal) preko koje svi zainteresovani subjekti mogu pratiti tekuće i planirane javne konsultacije, uključujući konsultacije u vezi sa dodjelom radio-frekvencija, zaštitom potrošača, regulatornim odlukama i upravljanjem ograničenim resursima.“

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

Član 53

Poslije člana 208 dodaje se novi član koji glasi:

„Rješavanje prekograničnih sporova

Član 208a

(1) U slučaju prekograničnog spora između operatora iz Crne Gore i operatora iz drugih zemalja koje čine prekogranična tržišta u vezi sa obavezama utvrđenim ovim zakonom, međunarodnim sporazumima zaključenim u skladu sa ovim zakonom ili pravom Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija, osim sporova u vezi sa koordinacijom radio frekvencijskog spektra, svaka od strana u sporu može pokrenuti spor pred svojim nacionalnim regulatornim tijelom.

(2) U rješavanju spora iz stava 1 ovog člana Agencija sprovedi postupak u skladu sa članom 208 ovog zakona, pri čemu će određene radnje u postupku sprovoditi vodeći računa o svrsi rješavanja spora sa drugim nadležnim nacionalnim regulatornim tijelima.

(3) Ako spor utiče na trgovinsku razmjenu između Crne Gore i države članice Evropske unije, Agencija će o sporu obavijestiti BEREC, radi usklađenog rješavanja spora u skladu sa regulatornim ciljevima iz člana 4 ovog zakona.

(4) U slučaju iz stava 3 ovog člana BEREC daje mišljenje o odgovarajućim mjerama koje bi trebalo preduzeti ili od kojih bi se trebalo uzdržati u svrhu rješavanja spora.

(5) Agencija će zastati sa rješavanjem spora iz stava 1 ovog člana do donošenja mišljenja BEREC-a iz stava 4 ovoga člana.

(6) Izuzetno, Agencija može na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti donijeti rješenje o privremenoj mjeri, radi zaštite tržišnog nadmetanja ili interesa krajnjih korisnika.

(7) Odluka kojom Agencija određuje obavezu operatoru, uzimajući u obzir u najvećoj mogućoj mjeri mišljenje BEREC-a, mora se donijeti u roku od mjesec dana od dana prijema mišljenja u skladu sa ovim zakonom i/ili u skladu sa pravom Evropske unije u sektoru.“

Član 54

Član 211 mijenja se i glasi:

“(1) Inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija vrši Agencija preko inspektora za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: inspektor), koji su ovlašćeni zaposleni u Agenciji.

(2) Poslovi inspekcijskog nadzora iz stava 1 ovog člana vrše se u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača i zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu.

(3) Na pitanja postupka u vršenju inspekcijskog nadzora u oblasti elektronskih komunikacija koja nijesu uređena ovim zakonom, shodno se primjenjuje zakon kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

(4) Poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti elektronskih komunikacija smatraju se poslovima kod kojih postoje posebni uslovi rada.

(5) Radna mjesta sa ovlašćenjima inspekcijskog nadzora i posebnim uslovima koje moraju ispunjavati lica na tim radnim mjestima utvrđuju se opštim aktom Agencije.

(6) Inspektor, prilikom inspekcijskog nadzora, svojstvo organa nadzora dokazuje službenom legitimacijom.

(7) Oblik i sadržaj službene legitimacije za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora propisuje nadležni organ Agencije.”

Član 55

U članu 213 stav 2 riječi: „čl. 28 i 29” zamjenjuju se riječima: “čl. 203 i 204”.

U stavu 7 tačka 9 riječi: “člana 61 stav 6 i člana 62 stav 2” zamjenjuju se riječima: “člana 43 stav 6 i člana 44 stav 2”.

Tač. 15 i 16 brišu se.

U tački 20 poslije riječi „numeracije” dodaju se riječi: „ili kršenja posebnih obaveza koje je Agencija nametnula u skladu sa čl. 39, 40, 42 i 113 ovog zakona”.

U tački 26 riječi: “članom 66” zamjenjuje se riječima: “članom 112”.

U stavu 15 riječi: “izvršnom direktoru” zamjenjuju se riječju “direktoru”.

Član 56

U članu 216 stav 1 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) ne postupi po odluci Agencije kojom se određuje obaveza obezbjeđivanja pristupa, na razuman zahtjev, žičanim instalacijama, kablovima i pripadajućoj opremi unutar zgrada, odnosno do prve sabirne ili distributivne tačke, kad se ta tačka nalazi izvan zgrade (član 39 stav 4);“.

Tačka 12 mijenja se i glasi:

„12) kao operator koji pruža uslugu završavanja poziva u mobilnoj ili fiksnoj mreži ne primjeni maksimalne cijene usluga završavanja govornih poziva u tim mrežama, u skladu sa

propisom Evropske komisije kojim su utvrđene jedinstvene maksimalne cijene završavanja poziva u mobilnim mrežama i jedinstvene maksimalne cijene završavanja poziva u fiksnim mrežama na nivou Evropske unije (član 120 stav 1);“

Poslije tačke 18 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„18a) ne primjenjuje pravila za obračun maloprodajnih cijena usluga rominga (član 128a stav 2 tačka 1);

18b) naplaćuje veleprodajne cijene usluge rominga i veleprodajnu cijenu usluge za komunikaciju sa hitnim službama u iznosu većem od maksimalnih cijena propisanih u skladu sa članom 128a stav 2 tačka 2 ovog zakona;

18c) odbije da obezbijedi pružanje usluga regulisanog rominga pod uslovima za obezbjeđivanje veleprodajnog pristupa romingu (član 128a stav 2 tačka 3);“.

Tačka 26 briše se.

Član 57

U članu 217 stav 1 tačka 7 briše se.

Poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

„9a) ne uskladi korišćenje dodijeljene numeracije sa izmjenama i dopunama Plana numeracije koje Agencija izvrši u skladu sa članom 94 st. 3 i 4 ovog zakona, u rokovima propisanim Planom numeracije (član 95 stav 10);“.

Poslije tačke 11 dodaju se pet novih tačaka koje glase:

„11a) ne primjenjuje pravila i uslove primjene politike fer korišćenja i mehanizma održivosti pružanja usluge regulisanog rominga (član 128a stav 2 tačka 4);

11b) ne primjenjuje pravila i uslove primjene dodatnih naknada na maloprodajne cijene u romingu (član 128a stav 2 tačka 5);

11c) ne primjenjuje pravila o transparentnosti i zaštitnim mehanizmima za maloprodajne usluge rominga (član 128a stav 2 tačka 6);

11č) ne primjenjuje pravila o transparentnosti u vezi sa ostvarivanjem pristupa hitnim službama (član 128a stav 2 tačka 7);

11ć) ne izvrši obaveze dostavljanja podataka o primjeni propisa iz člana 128a stav 1 ovog zakona.”

Član 58

U članu 218 stav 1 u tački 40 riječi: „socijalno ugrožena lica i lica sa invaliditetom“ zamjenjuje se riječima: „krajnje korisnike u stanju socijalne potrebe i krajnje korisnike sa invaliditetom“.

Tačka 43 briše se.

U tački 44 poslije riječi: „sigurnosti lica“ dodaje se zarez, a riječi: „i domaćih životinja i zaštitu imovine,“ zamjenjuju se riječima: „zaštitu imovine i zaštitu životne sredine,“.

Na kraju tačke 76 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„77) ne uskladi sa ovim zakonom svoje opšte uslove pružanja usluga elektronskih komunikacija i ugovore koje je kao pružalac javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga zaključilo sa potrošačima u roku iz člana 225a ovog zakona.”

Član 59

U članu 219 stav 1 tačka 7 riječi: „kategorije socijalno ugroženih lica i lica sa invaliditetom“ zamjenjuju se riječima: „krajnje korisnike u stanju socijalne potrebe i krajnje korisnike sa invaliditetom“.

U tački 24 riječi: „koji su lica“ brišu se.

Član 60

U članu 220 stav 1 poslije tačke 7 dodaje se nova tačka koja glasi:

„7a) lice kome je iznajmljeno pravo korišćenja radio-frekvencija, ne koristi radio-frekvencije u skladu sa uslovima propisanim odobrenjem za korišćenje radio-frekvencija izdatim prvobitnom korisniku i aktom Agencije iz člana 83 stav 1 ovog zakona (član 83 stav 9);“.

Poslije tačke 17 dodaje se nova tačka koja glasi:

„17a) ne obavijesti korisnika usluge rominga automatskom porukom, odmah i bez naknade, prilikom ulasku u drugu državu o cijenama rominga, uključujući i porez na dodatu vrijednost, koje se primjenjuju na odlazne i dolazne pozive i slanje SMS poruka, osim ako se korisnik izričito izjasnio da ne želi da prima takve poruke (član 144 stav 7);“.

Poslije tačke 24 dodaje se nova tačka koja glasi:

„24a) ne dostavi račun iz člana 151 stav 1 bez naknade u papirnom obliku na zahtjev krajnjeg korisnika ili ako ne postoje tehničke mogućnosti za prijem računa u elektronskom obliku (član 151 stav 2);“.

Poslije tačke 43 dodaje se nova tačka koja glasi:

„43a) ne dostavi blagovremeno, na obrazloženi zahtjev BEREC-a, sve informacije i podatke iz čl. 203 i 204 potrebne za izvršavanje zadataka BEREC-a u skladu sa mjerodavnim pravom Evropske unije (član 204a stav 1).“

Član 61

Poslije člana 222 dodaje se novi član koji glasi:

“Rok za donošenje propisa

Član 222a

(1) Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi donijeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.”

Član 62

Poslije člana 223 dodaje se novi član koji glasi:

“Rok za uspostavljanje registra dodijeljenih pozivnih znakova i međunarodnih pomorskih radiokomunikacionih identifikacionih brojeva (MMSI brojeva)

Član 223a

Registar iz člana 66a stav 3 ovog zakona, Agencija će uspostaviti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 63

Poslije člana 225 dodaje se novi član koji glasi:

“Usklađivanje opštih uslova

Član 225a

Operatori javnih elektronskih komunikacionih usluga dužni su da svoje opšte uslove pružanja usluga elektronskih komunikacija i ugovore koje su kao pružaoci javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga zaključili sa potrošačima usklade sa ovim zakonom u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. “

Član 64

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

* U ovaj zakon prenesene su:

- Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2018. godine o uspostavljanju Evropskog elektronskog komunikacionog koda;
- Regulativa (EU) 2022/612 Evropskog parlamenta i Savjeta od 6. aprila 2022. godine o javnim mobilnim komunikacionim mrežama unutar Evropske unije;
- Regulativa Komisije (EU) 2016/2286 od 15. decembra 2016. godine o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike fer korišćenja i o metodologiji za procjenu održivosti ukidanja maloprodajnih naknada za roming, kao i o zahtjevu koji operator rominga podnosi za potrebe te procjene;
- Delegirana Regulativa Komisije (EU) 2021/654 od 18. decembra 2020. o dopuni Direktive (EU) 2018/1972 Evropskog parlamenta i Savjeta o utvrđivanju jedinstvene maksimalne stope završavanja poziva u mobilnim mrežama na nivou Unije i jedinstvene maksimalne stope završavanja poziva u fiksnim mrežama na nivou Unije;
- Regulativa (EU) 2018/1971 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2018. godine o uspostavljanju Tijela evropskih regulatora za elektronske komunikacije (BEREC) i Agencije za podršku BEREC-u (Kancelarija BEREC-a), o izmjeni Regulative (EU) 2015/2120 i o stavljanju van snage Regulative (EC) br. 1211/2009;
- Direktiva (EU) 2022/2555 Evropskog parlamenta i Saveta od 14. decembra 2022. godine o merama za visok zajednički nivo sajber-bezbednosti širom Unije, kojom se mijenja Regulativa (EU) br. 910/2014 i Direktiva (EU) 2018/1972 i stavlja van snage Direktiva (EU) 2016/1148 (NIS 2 Direktiva).